





Publicat 25 01 2023, 17:00





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diuendres 27 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Era actuau situacion de lauegi requerís precaucion e prudéncia. Atencion ath problema de nhèu ventada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp boades fòrtes , s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessús deth limit deth bòsc. Agesti endrets perillhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu.,

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.


Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 27 01 2023



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: small

En quauqui endrets perilh moderat (2) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent , ath long des darrèri dies, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes, especialment apròp deth limit deth bòsc e per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perilh de queiguda.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes.

Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diudres 27 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Perilh moderat (2) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, especiaument apròp deth limit deth bòsc e per dessús deth limit deth bòsc. En nautada, es endrets perillhos son mès freqüenti. Es lauegi son aumens de mida mejana. Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui casi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

Tendéncia

Es plaques de vent recentes e antigues s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui casi.